

LENANETSAMAISO LA TEKANYETSO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 10 – 2021

KOTARA YA 1	Mosebetsi wa 1	Mosebetsi wa 2		Mosebetsi wa 3
Matshwao ohle a Kotara ya 1: 100	Tsa molomo/diorale: Ho mamella kutlwisiso	Ho ngola: Moqoqo Phetelo/Tlhaloso/ O nkang lehlakore/Kgang (wa ngangisano)/ O tebisang maikutlo (wa boinahanelo)		Teko e laolwang ya 1: Tekokutlwisiso (20) Kgutsufatso (10) Puo maemong a tshebediso [Language in context] (10)
Matshwao ohle:	10	50		40
Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona				
KOTARA YA 2	Mosebetsi wa 4	Mosebetsi wa 5	Mosebetsi wa 6	
Matshwao ohle a Kotara ya 2: 90	Tsa molomo/diorale: Puo e hlophisitsweng	Asaenemente ya dingolwa: Tema ya kgokahano e kgutshwane (ya mantswe a 80-100 e theilweng temeng ya dingolwa) (20) le dipotso tse kgutshwane(15)	Teko e laolwang ya 2: Dingolwa (dihora tse 1½)	
Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona	20	35	35	
Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona				
KOTARA YA 3	Mosebetsi wa 7	Mosebetsi wa 8		
Matshwao ohle a Kotara ya 3: 50	Tsa molomo/orale: Puo e sa hlophiswang	Ho ngola: Tema ya kgokahano e telele (mantse a 120-150)		
Matshwao ohle:	20	30		
Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona				

KOTARA YA 4	Mosebetsi wa 9 (100%)	
Tlhahlobo: 250 Tsa molomo/diorale: 50 40% ya 300 + 60% ya TES (SBA)	Tlhahlobo ya Makgaolakang: Pampiri ya 1: 80 (dihora tse 2) Pampiri ya 2: 70 (dihora tse 2½) Pampiri ya 3: 100 (dihora tse 2½) Pampiri ya 4: 50 (tsa molomo/diorale)	Mosebetsi ya 2, 3, 5, 6 le wa 8 e bopa matshwao a TES (SBA), ao ka ona ho etsuwang 60% ya matshwao a selemo (year mark) Mosebetsi ya 1, 4 le 7 e etsa matshwao a Pampiri ya 4: Tsa molomo/diorale (50) Mosebetsi wa 9 (matshwao a 250) le Pampiri ya 4, tsa molomo/diorale (matshwao a 50) di etsa 40% ya matshwao a ho qetela a selemo.
Matshwao ohle:	300	
Letsatsi leo Mosebetsi o qetilweng ka lona		

**** CAPS: Teko e laolwang ya 1** e ka etswa ka **matshwao a 40** kapa ho feta. Ha e entsweng ka matshwao a fetang a 40, matshwao **a fetolelwe ho 40**. Leha ho sisinngwa hore teko ena e etswe ka *Tekokutlwisiso, kgutsufatso, dibopeho le melao tshebediso ya puo*, matijhere a kgothalletswa ho e etsa motswako wa dikarolo tse fapaneng hore e dumellane le (lenanetsamaiso la diteko, nako e abuweng, jj) tsa sekolo. Teko e hlahellang Lenanetsamaisong la Tekanyetso e se ke ya botjwa/etswa ka diteko tse nyane tsa diqonwanaqonwana. Teko ka nngwe e akaretse mosebetsi o mongata, o toma, mme e be ya metsotso e 45 ho isa ho e 60, e be e ikamahanye le dikgato tsa boiphihlello (cognitive levels) tse fapaneng tseo dipampiri tsa ditlhahlobo di hlophiswang ho ya ka tsona.

TEKO E LAOLWANG YA 2

Mofuta o LE MONG **wa sengolwa** o ithutwa ka botebo.

Teko ena e bopuwe ka karolo E LE NNGWE e nang le dipotso TSE THARO kapa E LE NNGWE ho ya ka mofuta wa sengolwa o kgethilweng.

DITHOTHOKISO	DIPALEKGUTSHWE	PALE/NOVELE	DRAMA
<p>Dipotso TSE THARO TSE KGUTSHWANE tse thehilweng dithothokisong TSE THARO tsa tse 6 tseo baithuti ba di rutilweng.</p> <p>Dipotso TSE PEDI di tlameha ho arajwa.</p>	<p>Dipotso TSE THARO TSE KGUTSHWANE tse thehilweng dipalekgutshweng TSE THARO tsa tse 6 tseo baithuti ba di rutilweng.</p> <p>Dipotso TSE PEDI di tlameha ho arajwa.</p>	<p>POTSO E LE NNGWE YA DIPOTSO TSE KGUTSHWANE tsa pale e seng e qetilwe/phethetswe.</p>	<p>POTSO E LE NNGWE YA DIPOTSO TSE KGUTSHWANE tsa tshwantshiso/terama e seng e qetilwe/phethetswe.</p>
<p>Dipotso di nomorwe: POTSO YA 1, POTSO YA 2 le POTSO YA 3</p>	<p>Dipotso di nomorwe: POTSO YA 1, POTSO YA 2 le POTSO YA 3 Diqotso: Qotso E LE NNGWE bakeng sa palekgutshwe ka nngwe (k.h.r. diqotso tse 3) Mongolo o arohaneng: mantswe a ± 200 Mongolo o kopaneng: mantswe a: ± 150 words.</p>	<p>Ho na le POTSO YA 1 feela. Potso ena e na le dipotso TSE PEDI. Mongolo o arohaneng: mantswe a: ± 200 Mongolo o kopaneng: mantswe a: ± 150 words. Dipotso tse thehilweng diqotsong tsena TSE PEDI di tlamehile ho arajwa.</p>	<p>Ho na le POTSO YA 1 feela. Potso ena e na le dipotso TSE PEDI. Mongolo o arohaneng: mantswe a: ± 200 Mongolo o kopaneng: mantswe a: ± 150 words. Dipotso tse thehilweng diqotsong tsena TSE PEDI di tlamehile ho arajwa.</p>
<p>Kabo ya matshwao: 17+18 kapa 18+17 = 35</p>	<p>Kabo ya matshwao: 17+18 kapa 18+17 = 35</p>	<p>Kabo ya matshwao: 17+18 kapa 18+17 = 35</p>	<p>Kabo ya matshwao: 17+18 kapa 18+17 = 35</p>

BOIMA (WEIGHTINGS)

60% (TES/SBA) le 40% (Tihahlobo ya makgaolakgang)

TES/SBA		TLHAHLOBO	
Mesebetsi/Matshwao	Boima/Weighting	Pampiri	Boima/Weighting
1 - 10	Tsa molomo/Diorale	Dibopeho le melao ya puo: 80	11
2 - 50	16	Dingolwa : 70	8
3 - 40	12.8	Ho ngola : 100	14
4 - 20	Tsa molomo/Diorale	Tsa molomo/Diorale : 50	7
5 - 35	11.2	Palo yohle	40
6 - 35	11.2		
7 - 20	Tsa molomo/Diorale		
8 - 30	8.8		
Palo yohle	60		